

N A P O M E N E

**UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA 2024. GODINU**

***Društvo sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter
"RADIO TELEVIZIJA BUDVA" Budva***

Budva, 18.04.2025. godine

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

1. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU

Društvo sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter »RADIO TELEVIZIJA BUDVA« Budva, registrovano je u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici 02. Septembra 2013. godine pod registarskim brojem 5 - 0670809/001 i matičnim brojem 02005492. Poslednja promjena podataka u Centralnom registru Privrednih subjekata u Podgorici izvršena je 18. marta 2024. godine, registracijom promjene podataka, pod registarskim brojem 5 - 0670809/06.

Društvo obavlja privrednu djelatnost sa sledećim registracionim oznakama:

Pun naziv firme: Društvo sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter »RADIO TELEVIZIJA BUDVA« Budva;

Vrsta pravnog lica: Društvo sa ograničenom odgovornošću;

Mjesto: Budva;

Adresa: Ul. Jadranski put bb;

Šifra osnovne djelatnosti: 6020;

Naziv osnovne djelatnosti: Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa;

Matični broj: 02005492;

Poreski identifikacioni broj: 02005492;

PDV Registracioni broj 81/31-00228-8;

Oznaka i broj rješenja u Centralnom registru privrednih subjekata: 50670809

Osnivač i 100% vlasnik Društva je Opština Budva.

Društvo ima dvije poslovne i organizacione jedinice: »Radio Budva« i »Televizija Budva« i osnovnu djelatnost obavlja na dvije lokacije. Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa obavlja se u budvanskom Starom gradu, u ulici Petra I Petrovića 3, a proizvodnja i emitovanje radio programa, kao i rad stručnih službi preduzeća odvija se u zgradi BSP-a, u Ulici 13. Jul b.b (Jadranski put b.b). Ovo Društvo obavlja djelatnost lokalnog javnog emitera na osnovu Odobrenja za korišćenje radio frekvencija broj 0506-1735/2 od 25.4.2019, i Rješenja o izmjeni i dopuni tog odobrenja, broj 03-402/24-413/2 koje je izdala Agencija za elektronske medije na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama (Sl.List Crne Gora br.40/13, br.56/13 i br. 02/17), odnosno Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama (Sl.list Crne Gore br. 54/2024) koji je stupio na snagu 19.6.2024.

Prosječan broj zaposlenih u Društvu za godinu koja se završava 31.12.2024. je 63 (2023. - 59 zaposlenih).

Prema podacima koji su registrovani u CRPS-u, na dan objavljivanja ovih finansijskih iskaza, tj. na dan 31.03.2024. godine, Članovi Savjeta i Direktor Društva čine lica čija su imena prikazana u pregledu koji slijedi:

Ime i prezime

Pozicija

G-dja Nada Purić

Predsjednik Savjeta

G-dja Dragana Tomović

Član Savjeta

G-dja Andrea Medin

Član Savjeta

G-dja Stanka Stanojević

Član Savjeta

G-din Stojanović Marko

Član Savjeta

G-dja Iva Pavlović

Izvršna direktorica od 22.12.2023.

Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih iskaza su:

1. Iva Pavlović, izvršna direktorica
2. Valentina Asanović, računovođa

Finansijsko računovodstvo odvija se preko softvera za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promjena. Glavna knjiga finansijskog računovodstva vodi se u Društvu i odgovara načelima urednog knjigovodstva.

U skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu ("Službeni list CG", br.145/2021 i 152/2022), Društvo je razvrstano u malo pravno lice. Obaveza za vršenje revizije finansijskih iskaza za javne emitere propisana je u čl.56 Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama (Sl.list CG, br. 54/2024).

Dodatne informacije o registraciji Društva

Društvo je osnovano Odlukom br. 0101-215/1 Skupštine Opštine Budva, na sjednici od 10. aprila 2012. godine. Prema navedenoj Odluci, Lokalni javni emiter »Radio Televizija Budva« je pravni sledbenik Javnog radio-difuznog servisa »Radio Budva« i Javnog radio-difuznog servisa »Televizija Budva«. U Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici (CRPS), dana 02.09.2013. godine, ovo Društvo je registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Prema osnivačkom aktu Društvo je pravni sledbenik dva pravna subjekta »Radio Budva« i »Televizija Budva«, i nastavlja sa korišćenjem imovine ovih pravnih prethodnika.

Pravni prethodnik »Radio Budva«, kao javno preduzeće brisan je 02.09.2013. godine iz CRPS, tj. na dan registrovanja osnivanja Društva.

Registracioni brojevi pravnog prethodnika »Radio Budva«, dodjeljeni su Društvu i to

- matični broj 02005492 Rješenjem CRPS –a o registrovanju osnivanja, 02.09.2013;
- PIB - 02005492 i PDV br.81/31-00228-8, Rješenjem Poreske uprave od 10.09.2013.

Pored toga, na dan registrovanja osnivanja Društva, imovina, obaveze i kapital evidentirani u poslovnim knjigama pravnog prethodnika »Radio Budva« preneseni su u početni bilans i poslovne knjige Društva.

Drugi pravni prethodnik »Televizija Budva«, nije brisan iz CRPS-a i još uvijek ima status aktivnog pravnog subjekta koji je registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici sa sledećim registracionim oznakama i podacima;

- registarski broj: 5-0055043, sa poslednjom promjenom 10 od 25.02.2009.;
- matičnibroj: 02290715;
- osnivač: Skupština opštine Budva;
- registrovana lica: 5 članova savjeta i 3 člana Upravnog odbora koji imaju registrovanu kolektivnu odgovornost, 1 ovlašćeni zastupnik ima registrovanu pojedinačnu odgovornost i 3 lica imaju registrovanu nepoznatu odgovornost.

Opština Budva je, kao osnivač, 17.07.2018. godine donijela Odluku o skraćenom postupku likvidacije Javnog radio-difuznog servisa »Televizija Budva« (Sl.list CG - opštinski propisi, br.26/18 od 25.07.2018). Do dana sastavljanja ovog izvještaja, zbog pravnih prepreka, postupak dobrovoljne likvidacije nije završen.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH ISKAZA

2.1. Osnove za sastavljanje finansijskih iskaza

2.1.1. Izjava o usaglašenosti

Finansijski iskazi Društva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list CG", br.145/21 i 152/2022) i drugim računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

2.1.2. Primjena MSFI i MRS

Priloženi finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa važećim propisima u Crnoj Gori zasnovanim na Zakonu o računovodstvu ("Službeni list CG", br. 145/2021 i 152/2022), odnosno u skladu sa relevantnim odlukama koje se odnose na primjenu MRS, odnosno MSFI u Crnoj Gori ("Službeni list CG", br. 69/2002). Shodno tome, Međunarodni računovodstveni standardi, odnosno Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja su prvi put primijenjeni kao osnov za sastavljanje finansijskih izvještaja u Crnoj Gori počev od 1. januara 2003. godine.

U skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, Međunarodni računovodstveni standardi („MRS“) i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja („MSFI“) objavljeni od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, moraju biti usvojeni i objavljeni od strane odgovarajućeg nadležnog organa Crne Gore koji je od odgovarajućeg organa Međunarodne federacije računovođa (IFAC) dobio pravo na prevod i objavljivanje. Dakle, samo MSFI i MRS zvanično usvojeni i objavljeni od strane odgovarajućeg nadležnog organa Crne Gore mogu biti u primjeni. Posljednji MSFI i MRS koji su zvanično prevedeni su iz 2009. godine (osim MSFI 7), 2013. godine MSFI 10, 11, 12, 13, 2021. godine MSFI 16 i MSFI 14, kao i novodonijeti MSFI 9 i MSFI 15 koji se primjenjuju od 2024. godine.

2.2. Presentacija finansijskih iskaza

Finansijski iskazi su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica (Sl.list CG br. 11/20 od 06.03.2020, br.139/21 od 29.12.2021, 13/22 od 04.02.2022. i 139/22 od 16.12.2022).

Finansijski iskazi Društva su iskazani u evrima (EUR), osim ukoliko nije drugačije navedeno. Evro predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Crnoj Gori i to je istovremeno i funkcionalna valuta Društva.

Uporedni podaci prikazani su u EUR-ima na dan 31. decembar 2023. godine. U prikazu podataka obezbeđena je uporedivost na svakoj bilansnoj poziciji.

2.3. Računovodstveni metod

Finansijski iskazi su sastavljeni po metodi prvobitne nabavne vrijednosti (istorijskog troška), osim ukoliko MSFI ne zahtevaju drugačiji osnov vrednovanja na način opisan u računovodstvenim politikama.

2.4. Promjene u računovodstvenim politikama

Računovodstvene politike date u nastavku Društvo konzistentno primjenjuje u svim periodima prezentiranim u ovim finansijskim iskazima.

3. NAJZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE DRUŠTVA

3.1 Pravila procjenjivanja – osnovne pretpostavke

Finansijski iskazi su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu stalnosti poslovanja.

Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promjena i drugih događaja se priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). Finansijski iskazi sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja pružaju informacije ne samo o poslovnim promjenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.

Finansijski iskazi su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti.

3.2 Priznavanje elemenata finansijskih iskaza

Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će buduće ekonomske koristi priticati u Društvo i kada sredstvo ima nabavnu vrijednost ili cijenu koštanja ili vrijednost koja može da se pouzdano izmjeri.

Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske koristi proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će se podmiriti može pouzdano izmjeriti.

Prihod se priznaje u bilansu uspjeha kada je povećanje ekonomskih koristi povezano sa povećanjem sredstva ili smanjenjem obaveza koje se mogu pouzdano izmjeriti, odnosno da priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja obaveza.

Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmjeri, odnosno da priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza i smanjenjem sredstava.

Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena kupovna moć i predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe koncept očuvanja kapitala. Očuvanje kapitala mjeri se nominalnim monetarnim jedinicama – EUR. Po ovom konceptu dobitak je zarađen samo ako finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na kraju perioda premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku perioda, nakon uključivanja bilo kakvih raspodjela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku godine.

3.3 Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u EUR po referentnom deviznom kursu koji objavljuje Centralna banka Crne Gore, a koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u EUR po referentnom deviznom kursu koji objavljuje Centralna banka Crne Gore za taj dan.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike, nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, evidentirane su u korist ili na teret bilansa uspjeha.

3.4. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL procjenjuje se u visini ugovorenog nenaplaćenog iznosa. Ako je upisani kapital u stranoj valuti na dan bilansa vrednuje se po srednjem kursu.

3.5. NEMATERIJALNA ULAGANJA se najvećim dijelom sastoje od ulaganja u softvere, koncesiju i licence. Nematerijalna ulaganja koja su nabavljena kapitalizuju se u visini nabavne vrijednosti na dan transakcije. Nakon početnog priznavanja, nematerijalna ulaganja se iskazuju u visini nabavne vrijednosti umanjene za akumuliranu amortizaciju i eventualno umanjenje vrijednosti usljed obezvredjenja.

Korisni vijek trajanja nematerijalnih ulaganja u licence i kupljene softvere utvrđuje se u skladu sa ugovorom o korišćenju tih ulaganja odnosno, u skladu sa korisnim vijekom trajanja, u zavisnosti koji je kraći. Amortizuju se primjenom proporcionalne metode u cilju otpisa ulaganja u toku njihovog korisnog vijeka trajanja.

3.6. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA - Ova imovina obuhvata zemljište, građevinske objekte, postrojenja i opremu, ostala sredstva (knjige u biblioteci, djela likovnih umetnika, spomenike kulturne i istorijske) i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi, avanse date za njihovu nabavku i ulaganje na tuđim nekretninama i postrojenjima. Početno priznavanje vrši se po nabavnoj vrijednosti.

Ukoliko knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od tržišne vrijednosti, u skladu sa paragrafom 31 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, procjena se vrši po poštenoj vrijednosti. Pozitivni efekti procjene evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve. Negativni efekti procjene smanjuju revalorizacionu rezervu, a ako revalorizaciona rezerva ne postoji, negativni efekti procjene terete rashode obezvredjenja.

Građevinski objekti, postrojenja i oprema amortizuju se u toku korisnog vijeka.

Amortizacija nekretnina postrojenja i opreme se obračunava na nabavnu odnosno procijenjenu, poštenu vrijednost na početku godine kao i na nekretnine, postrojenja i opremu stavljen u upotrebu u toku godine, primjenom proporcionalnog metoda u toku procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava uz primjenu odgovarajućih stopa.

Društvo primjenjuje sledeće stope amortizacije:

Nekretnine postrojenja i oprema	Korisni vijek trajanja	Stope amortizacije
1	2	3
Oprema		
- oprema za vršenje djelatnosti	2-5	2-50%
- računarska i druga kancelarijska oprema	2-5	20-50%
- oprema za PTT saobraćaj i mobilnu telefoniju	4-5	20-25%
- oprema za PTT saobraćaj i mobilnu telefoniju	5-8	12.5-20%

Amortizacione stope se mogu revidirati radi obračuna amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali namjeravani vijek njihovog korišćenja.

Sredstva se isknjižavaju iz evidencije u momentu otuđenja ili ukoliko se ne očekuju buduće ekonomske koristi od upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa sredstava (kao razlika između neto prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti) priznaju se u bilansu uspjeha odgovarajućeg perioda.

3.7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA obuhvataju: učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica, učešća u kapitalu drugih pravnih lica, dugoročne hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju, dugoročni krediti u zavisnim, povezanim i drugim pravnim licima, dugoročni krediti u zemlji i inostranstvu, hartije od vrijednosti koje se drže do dospjeća i ostali dugoročni plasmani

3.7.1. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica

Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica se inicijalno vrednuje po nabavnoj vrijednosti a na dan bilansiranja po tržišnoj vrijednosti ukoliko se ista može utvrditi na berzi hartija od vrijednosti, a efekat usklađivanja se uključuje u kapital (kao nerealizovani dobiti-gubici) sve do otuđenja kada se ista uključuje u bilans uspjeha kao dobitak – gubitak.

3.7.2. Dugoročni krediti i dugoročna potraživanja

Dugoročni krediti u zemlji predstavljaju finansijske kredite odobrene i date drugim pravnim licima za period duži od jedne godine i sa ugovorenom kamatnom stopom.

U okviru dugoročnih potraživanja iskazuju se:

- Potraživanja od zavisnih, povezanih i ostalih pravnih lica
- Potraživanja od zaposlenih
- Ostala potraživanja sa rokom dospjeća dužim od 12 mjeseci nakon datuma bilansiranja. U suprotnom, ukoliko je period kraći od 12 mjeseci, klasifikuju se kao kratkoročna potraživanja.

3.8. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i MRS 12 – Porez na dobit, a evidentiraju u korist odloženih poreskih prihoda.

3.9. ZALIHE

3.9.1. Zalihe materijala, rezervnih djelova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti, koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove nabavke. Neto fakturna vrijednost je fakturna vrijednost umanjena za popuste i rabate. Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih djelova, sitnog inventara vrši se po prosječnoj nabavnoj cijeni. Obračun izlaza, prodaje zaliha robe, vrši se po metodi prosječne cijene.

Ako je vladajuća nabavna cijena zaliha materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe niža od knjigovodstvene nabavne cijene, zalihe se vrednuju po neto prodajnoj cijeni a razlika se evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja.

Zalihe materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrijednost, kao i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima otpisuju se na teret rashoda perioda.

3.9.2 Dati avansi za zalihe i usluge obuhvataju avanse date za nabavku materijala, robe i usluga, zaduženjem ovog računa u korist računa sa kojeg je izvršeno plaćanje avansa. Ukoliko postoji vjerovatnoća da Društvo neće biti u stanju da realizuje sve dospjele iznose datih avansa prema ugovorenim uslovima, vrši se ispravka vrijednosti datih avansa.

3.10. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA obuhvataju potraživanja od kupaca, potraživanja iz specifičnih poslova, druga potraživanja, potraživanja za više plaćen porez na dobit i potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost.

3.10.1. Potraživanja od kupaca obuhvataju potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, usluga i robe. Ova potraživanja se raščlanjuju na kupce matična i zavisna pravna lica, kupce ostala povezana pravna lica, kupce u zemlji i kupce u inostranstvu, a u skladu sa računovodstvenom regulativom.

3.10.2. Potraživanja iz specifičnih poslova obuhvataju potraživanja od izvoznika, po osnovu uvoza za tuđ račun, od komisije i konsignacije prodaje i ostala potraživanja iz specifičnih poslova.

3.10.3. Druga potraživanja obuhvataju potraživanja od zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija i potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa, kao i potraživanja od pravnog prethodnika. Potraživanja od pravnog prethodnika odnose se na potraživanja po osnovu ličnih primanja (zarade, naknade po ugovoru o djelu i naknade za članstvo u Savjetu Društva) koja su nastala prije 02.09.2013. godine kod pravnog prethodnika Televizija Budva d.o.o. Budva, a isplaćena sa računa drugog pravnog prethodnika ili novoformiranog Društva RTV Budva.

3.10.4. Potraživanja za više plaćen porez na dobit obuhvataju potraživanja po osnovu više plaćenog poreza na dobit.

3.10.5 Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost obuhvataju razliku između prethodnog poreza i iznosa poreza na dodatu vrijednost iskazanu u izlaznim fakturama Društva pod uslovom da plaćeni porez na dodatu vrijednost nije kompenziran sa naplaćenim porezom na dodatu vrijednost.

3.11. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI obuhvataju kratkoročne kredite (kratkoročni krediti matičnim i povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite ostalim povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite u zemlji, kratkoročne kredite u inostranstvu i dio dugoročnih kredita koji dospeva za naplatu naredne godine), hartije od vrijednosti koje dospjevaju za naplatu do godinu dana, hartije od vrijednosti kojima se trguje i ostale kratkoročne finansijske plasmane. Kratkoročni krediti i hartije od vrijednosti u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Hartije od vrijednosti uključene na listu kotacije berze efekata, vrednuju se po berzanskoj cijeni na dan bilansa. Pozitivni efekti promjene cijene hartije od vrijednosti evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativni na teret finansijskih rashoda.

Kratkoročni finansijski plasmani od dužnika u stečaju kao i plasmani koji nisu naplaćeni za 365 dana od dana dospjeća indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.

3.12. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI obuhvata neposredno unovčive hartije od vrijednosti (ove hartije od vrijednosti zamjenjuju gotovinu u platnom prometu, čekovi, na primjer), gotovinu na poslovnom računu u domaćoj valuti, gotovinu na poslovnom računu u stranoj valuti, izdvojene depozite u domaćoj ili stranoj valuti i gotovinu u blagajni u domaćoj ili stranoj valuti.

Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.

3.13. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO su nekretnine, postrojenja i oprema koja se drže radi prodaje, a vrednuju se po nižem od sledeća dva iznosa: po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer, poštenoj, vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje.

Sredstva poslovanja koje se obustavlja su nematerijalna sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema djela društva čije se poslovanje obustavlja. Ova sredstva se vrednuju po sadašnjoj (neotpisanoj) vrijednosti.

Ako početna vrijednost ovih sredstava ne odgovara tržišnoj cijeni umanjenoj za troškove prodaje vrši se procjenjivanje po fer vrijednosti. Pozitivni efekti su prihodi od usklađivanja vrijednosti a negativni efekti procjene su rashodi po osnovu obezvređenja. (paragraf 18,19 i 23 MSFI 5 - Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja)

3.14. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA obuhvataju unaprijed plaćene troškove (troškovi koji se odnose na budući obračunski period), potraživanja za nefakturisani prihod,

razgraničene troškove po osnovu obaveza (unaprijed obračunate kamate, na primjer) i ostala aktivna vremenska razgraničenja.

3.15. KAPITAL obuhvata: osnovni kapital, ostali osnovni kapital, emisiju premiju, rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacije rezerve, nerealizovane dobitke po osnovu hartija od vrijednosti, neraspoređenu neto dobit ranijih ili tekuće godine i upisani neuplaćeni kapital.

Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti.

Gubitak iz ranijih godina i tekuće godine su ispravka vrijednosti kapitala, a gubitak iznad vrijednosti kapitala je razlika između ukupnog gubitka i kapitala.

U okviru revalorizacije rezerve i nerealizovanih dobitaka i gubitaka iskazuju se efekti promjena poštene (fer) vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja, učešća u kapitalu u stranoj valuti i drugih finansijskih instrumenata čiji se efekti promjena poštene (fer) vrijednosti u skladu sa MSFI iskazuju u okviru nerealizovanih dobitaka i gubitaka, kao i drugih nerealizovanih dobitaka i gubitaka koji se iskazuju u okviru Drugih stavki rezultata povezanih sa kapitalom.

Revalorizaciona rezerva se smanjuje:

- u korist neraspoređene dobiti ranijih godina kada se sredstvo od koga potiče revalorizaciona rezerva u potpunosti amortizuje ili proda po cijeni iznad sadašnje vrijednosti, i/ili kada se sredstvo koristi, za iznos koji odgovara razlici između amortizacije zasnovane na revalorizovanoj knjigovodstvenoj vrijednosti sredstva i amortizacije zasnovane na prvobitnoj nabavnoj vrijednosti sredstva.
- za iznos gubitka prodatog sredstva od koga potiče revalorizaciona rezerva do visine revalorizacije rezerve.

3.16. DUGOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama a odnose se na:

- rezervisanja za troškove restrukturiranja,
- rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, i
- ostala rezervisanja za vjerovatne troškove (sudske troškove).

Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoročna rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.

U skladu sa Pravilnikom o radu Društva i Zakonom o radu („Sl. list CG”, br. 074/19, 008/21, 059/21, 068/21 i 145/21), Društvo je u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini od pet prosječnih neto zarada u Crnoj Gori, odnosno kod Poslodavca ako je to povoljnije za zaposlenog. Ova otpremnina se isplaćuje danom prestanka radnog odnosa.

Obračun i iskazivanje dugoročnih obaveza po osnovu otpremnina izvršeno je korišćenjem metoda sadašnje vrijednosti budućih očekivanih isplata, na osnovu obračuna aktuaru.

Budući da se radi o dugoročnim naknadama zaposlenima aktuarski dobici i gubici, kao i troškovi prethodne službe priznaju se u cjelini u periodu u kome nastanu. Društvo nema dodatnih obaveza za naknade zaposlenima po ovom osnovu.

3.17. DUGOROČNE OBAVEZE obuhvataju obaveze po dugoročnim kreditima i dugoročne obaveze po finansijskom lizingu. Dugoročne obaveze iskazuju se u nominalnoj neisplaćenoj vrijednosti, a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po kursu ugovorenom sa kreditorom. Dugoročne obaveze sa valutnom klauzulom vrednuju se takođe po srednjem kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom.

3.18. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE kvantifikuju se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i MRS 12 - Porez na dobit, a evidentiraju se na teret poreskih rashoda perioda.

3.19. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHOD I PRIMLJENE DONACIJE obuhvataju primljene donacije i državna davanja u slučaju kada se od države dobijaju uslovi koji tek treba da se ispune a u skladu sa MRS 20 i ostalim relevantnim MSFI.

Državno davanje se priznaje na sistematskoj osnovi u bilansu uspjeha tokom perioda u kojima Društvo priznaje kao rashod povezane troškove koje treba pokriti iz tog davanja. Stoga se davanje priznaje u bilansu uspjeha u istom periodu kao i relevantni rashod. Davanja povezana sa sredstvima koja se amortizuju, Društvo priznaje u bilansu uspjeha tokom perioda i u srazmjeri sa priznavanjem troškova amortizacije tih sredstava

3.20. KRATKOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz tekućeg poslovanja koji će se pojaviti u narednoj godini, a odnose se na:

- rezervisanja za neiskorišćene naknade za godišnje odmore i
- rezervisanja za druge naknade i beneficije koji će se pojaviti u narednoj godini, kao što je preraspodjela radnog vremena.

Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena kratkoročna rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.

3.21. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE obuhvataju kratkoročne obaveze sa rokom dospjeća do godinu dana i dio dugoročnih obaveza koji dospjeva za plaćanje u narednoj godini. Kratkoročne finansijske obaveze iskazuju se u nominalnoj vrijednosti a obaveze u stranoj valuti i sa valutnom klauzulom iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po ugovorenom kursu sa kreditorom.

3.22. OBAVEZE IZ POSLOVANJA obuhvataju primljene avanse, depozite i kaucije, dobavljače, izdate mjenice i čekove povjeriocima i obaveze iz specifičnih poslova. Ove obaveze se raščlanjuju na obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima, obaveze prema ostalim povezanim licima, obaveze u zemlji, obaveze u inostranstvu a u skladu sa računovodstvenom regulativom.

Obaveze iz poslovanja se evidentiraju u momentu nastanka dužničko - povjerilačkog odnosa, iskazuju se u neplaćenom iznosu, a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu na dan bilansa.

3.23. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

3.23.1. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada obuhvataju neto zarade i naknade zarade, kao i naknade zarada koja se refundiraju i poreze i doprinose po navedenim osnovama na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

3.23.2. Druge obaveze obuhvataju obaveze za kamate, troškove finansiranja, dividende, za učešće u dobitku, obaveze prema zaposlenima, članovima upravnog i nadzornog odbora, obaveze prema fizičkim licima za naknade prema ugovorima i ostale obaveze.

3.24. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA obuhvataju obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost, obaveze za akcizu, obaveze za poreze, carine i druge dažbine, obaveze za doprinose na teret troškova i ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine.

3.25. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBIT obuhvataju neplaćeni porez na dobit koji je utvrđen u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.

3.26. OBAVEZE PO OSNOVU STALNIH SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO obuhvataju se obaveze u skladu sa MSFI 5 - Stalna sredstva namijenjena prodaji i poslovanja koje prestaje.

3.27. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA obuhvataju unaprijed obračunate troškove, obračunate naplaćene prihode budućeg perioda, obračunate zavisne troškove nabavke, te odložene prihode i primljene donacije.

3.28. PRIHODI se priznaju u slučajevima kada je vjerovatan priliv ekonomskih koristi i kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti. Prihodi se odmjeravaju po pravičnoj vrijednosti primljene naknade ili naknade koja će se primiti i predstavljaju iznose koji se dobijaju za prodat usluge u toku redovnog poslovanja, umanjene za popuste i porez na dodatu vrijednost.

Društvo od 1. januara 2024. godine primjenjuje MSFI 15 "Prihodi od ugovora sa kupcima", koji zamjenjuje postojeće smjernice u vezi sa priznavanjem prihoda, uključujući MRS 18 "Prihodi", MRS 11 "Ugovori o izgradnji" i povezana tumačenja standarda. Usvajanje MSFI 15 nije značajno uticalo na izmjene računovodstvenih politika za priznavanje poslovnih prihoda.

3.28.1. Prihodi od prodaje se formiraju na principu fakturisane realizacije. Prihodi se priznaju kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda. Prihodi koji se priznaju u Iskazu o ukupnom rezultatu obuhvataju prihode koji su propisani Zakonom o audiovizuelnim medijskim uslugama.

Prihodi od prodaje evidentiraju se nakon pružanja usluga kupcima u skladu sa ugovorenim uslovima prodaje, na osnovu marketinških i drugih usluga. Prihodi od prodaje iskazani su po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popuste i porez na dodatu vrijednost.

3.28.2. Prihodi od aktiviranja učinaka obuhvataju prihode po osnovu upotrebe robe, proizvoda i usluga za nematerijalna ulaganja, za osnovna sredstva, za materijal, i za sopstveni transport nabavke materijala i robe i drugo.

3.28.3. Ostali prihodi iz redovnog poslovanja obuhvataju prihode od dotacija, regresa, kompenzacija, povraćaja dažbina po osnovu prodate robe i učinaka, prihodi od donacija, zakupa, članarina i tantijema.

Vrijednost sredstava dobijenih iz Budžeta Opštine Budva ranije se inicijalno evidentirao kao potraživanje u okviru bilansu stanja za iznos po Ugovoru, a koje se potraživanje umanjivalo u momentu kada je izvršena uplata po tom osnovu. Međutim, nadležni Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva je u periodu od 2014. do 2016. godine odbijao da uopšte uzme u razmatranje Izvještaj o finansijskom poslovanju Radio Televizije Budva u kome, kao prihod iz budžeta lokalne samouprave, nije evidentiran samo i isključivo uplaćeni iznos sredstava, odnosno onaj iznos koji je u izvještaju o realizaciji Budžeta opštine Budva evidentiran kao transfer Radio Televiziji Budva. Društvo je bilo prinuđeno na izmjenu računovodstvene politike u ovom dijelu, pa je iz knjižnih stavova eliminisan Ugovor o finansiranju programskih sadržaja, odnosno Ugovor o pružanju javnih usluga. Od 2017. godine kao prihod u grupi 64 klase prihoda evidentira se samo iznos koji je sa računa lokalnog trezora uplaćen na račun Društva, te iznos koji je u ime i za račun Društva uplaćen Radio difuznom centru po osnovu korišćenja repetitora.

Ostale donacije primljene u novcu koje pokrivaju jedan obračunski period i namjena im je da pokriju troškove Društva nastale u tom periodu, odmah se priznaju kao prihodi.

U skladu sa članom 49 Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama (Službeni list CG br.54/2024 od 11.6.2024. godine) Društvo ostvaruje pravo na finansiranje od Opštine Budve, na osnovu ugovora o pružanju javnih usluga.

Društvo je sa Opštinom Budva zaključilo Ugovor o pružanju javnih usluga za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine broj 01-082/24-110/1, a u skladu sa Odlukom o Budžetu Opštine Budva za 2024. godinu („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“ broj 66/2023). Navedenim Ugovorom utvrđena su sredstva za 2024. godinu u iznosu od 962,000 EUR iz tekućeg (operativnog) budžeta za finansiranje programskih obaveza i sadržaja, kao i iznos od 100,000 EUR iz kapitalnog budžeta za nabavku digitalne opreme.

Anexom I navedenog Ugovora o pružanju javnih usluga, koji je potpisan 27.12.2024. odobreno je dodatnih 20,000 EUR (Napomena 4.18)

Od ukupno odobrenih sredstava (982,000 EUR) iz operativnog budžeta Opštine Budva, na račun Društva ili plaćanjem u ime i za račun Društva, realizovan je iznos od 980,924 EUR, dok je donacija u opremi iz kapitalnog budžeta Opštine Budva realizovana tek početkom 2025. godine.

3.28.4 Ostali prihodi iz poslovanja obuhvataju dobitke po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme (osnovnih sredstava) i nematerijalnih ulaganja, dobitke od prodaje bioloških sredstava, dobitke po osnovu prodaje dugoročnih hartija od vrijednosti i učešća u kapitalu, dobitke od prodaje materijala, naplaćena otpisana potraživanja, viškove, prihode

po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, prihode od smanjenja obaveza, prihode od ukidanja dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi.

3.28.5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine obuhvataju pozitivne efekte promjene poštene (fer) vrijednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, bioloških sredstava i zaliha do visine prethodno iskazanih rashoda za ta sredstva po osnovu vrijednosnog usklađivanja, kao i drugih ukidanja ispravki vrijednosti po osnovu vrijednosnog usklađivanja u skladu sa MRS 16, MRS 38, MRS 36, MRS 9 i drugim relevantnim MSFI i računovodstvenom politikom.

3.28.6. Finansijske prihode čine prihodi od kamata, od učešća u dobitku povezanih pravnih lica, od pozitivnih kursnih razlika, od pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijskih prihodi.

3.29. RASHODI su smanjenje ekonomske koristi tokom obračunskog perioda u obliku odliva ili smanjenja sredstava ili stvaranja obaveza, što dovodi do smanjenja kapitala, izuzev smanjenja koja su povezana sa raspodjelom učesnicima u kapitalu (podjela dividendi). Svi rashodi se priznaju nezavisno od izmirivanja obaveza. Priznati rashodi se povezuju sa prihodima u poslovnom rezultatu obračunskog perioda.

Društvo ima uspostavljenu računovodstvenu evidenciju o trošenju budžetskih sredstva. Po principu »segmenata poslovanja«, Društvo je ustanovilo dva segmenta: komercijalne audiovizuelne usluge i javne usluge. Ovi segmenti su ujedno i jedinice koje generišu gotovinu.

Ako dokument za knjiženje pruža dovoljno informacija, direktni troškovi se odmah, prilikom knjiženja, raspodjeljuju po odgovarajućim segmentima, dok se indirektni troškovi raspodjeljuju po već određenim ključevima za distribuciju (npr. fiksni procenti ili drugi indikatori itd).

3.29.1. Poslovne rashode čine: nabavna vrijednost prodate robe, troškovi materijala za izradu, troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, ostali lični rashodi, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja i nematerijalne troškove (porezi i doprinosi nezavisni od rezultata).

Poslovni rashodi se priznaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno na obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali, nezavisno od plaćanja.

3.29.2. Ostale rashode čine gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja, gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava, gubici po osnovu prodaje hartija od vrijednosti i učešća u kapitalu pravnih lica, gubici od prodaje materijala, manjkovi, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja i ostali nepomenuti rashodi.

3.29.3. Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine iskazuju se negativni efekti vrijednosnih usklađivanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i

bioloških sredstava, dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, zaliha, hartija od vrijednosti i potraživanja.

3.29.4. Finansijske rashode čine finansijski rashodi iz odnosa matičnih i zavisnih pravnih lica, rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

3.30. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO je razlika između prodajne vrijednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti.

3.31. POREZ NA DOBIT

3.31.1 Tekući porez

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list RCG", br. 65/2001, 12/2002 i 80/2004 i "Službeni list CG", br. 40/2008, 86/2009, 40/2011, 14/2012, 61/2013, 55/2016, 146/2021, 152/2022, 28/2023, 125/2023 i 88/2024). Stopa poreza na dobit je progresivna i iznosi:

- do 100.000,00 EUR iznosi 9%;
- od 100.000,01 EUR do 1.500.000,00 EUR: 9.000,00 +12% na iznos preko 100.000,00;
- preko 1.500.000,01: 177.000,00 EUR +15% na iznos preko 1.500.000,01 EUR.

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u iskazu o ukupnom rezultatu uz usklađivanje prihoda i rashoda u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Kapitalni gubici mogu se prebijati sa kapitalnim dobitima ostvarenim u istoj godini. Ako se i poslije izvršenog prebijanja sa kapitalnim dobitima ostvarenim u istoj godini pojavi kapitalni gubitak, poreski obveznik može prenijeti kapitalni gubitak na račun budućih kapitalnih dobitaka u narednih pet godina. Poreski propisi Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

3.31.2 Odloženi porez

Odloženi porez na dobit obračunava se korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrijednosti sredstva i obaveza u finansijskim izvještajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u izračunavanju oporezive dobiti. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u mjeri u kojoj je vjerovatno da će oporezivi dobiti biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika.

Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primjenjivati u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se evidentira na teret ili u korist bilansa uspjeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala.

3.32. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE

(paragraf 125 MRS 1 - Presentacija finansijskih iskaza)

Sastavljanje finansijskih iskaza zahtjeva od rukovodstva Društva da vrši i utvrđuje pretpostavke koje mogu da imaju efekte na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanja potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih iskaza, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima poslovanja i ostalim raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih iskaza.

Najznačajnija područja koja od rukovodstva zahtijevaju vršenje procjene i donošenje pretpostavki predstavljene su u daljem tekstu:

3.32.1. Korisni vijek nekretnina, postrojenja i opreme

Društvo procjenjuje preostali vijek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake poslovne godine. Procjena korisnog vijeka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i promjenama ekonomskih i industrijskih faktora.

Ukoliko se sadašnja procjena razlikuje od prethodnih procjena, promjene u poslovnom okruženju Društva se evidentiraju u skladu sa MRS 8 – „Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške“. Ove procjene mogu da imaju značajne efekte na knjigovodstvene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme kao i na iznose amortizacije tekućeg obračunskog perioda.

3.32.2. Umanjenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja, Društvo vrši pregled knjigovodstvenih vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine i procjenjuje da li postoje indikacije za umanjeње vrijednosti nekog sredstva. Prilikom procjenjivanja umanjeња vrijednosti, sredstva koja gotovinske tokove ne generišu nezavisno, dodjeljuju se odgovarajućoj jedinici koja generiše novac. Naknadne promjene u dodjeljivanju jedinici koja generiše novac ili u vremenu novčnih tokova mogu da utiču na knjigovodstvene vrijednosti odnosne imovine.

3.32.3. Ispravka vrijednosti potraživanja

Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja je izvršena na osnovu procjenjenih gubitaka usled nemogućnosti kupaca da ispune svoje obaveze u roku koji prelazi rok tolerancije naplativosti potraživanja. Procjena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi potraživanja od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobosti kupaca i promjenama u postojećim uslovima prodaje. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i očekivanoj budućoj naplati. Promjene u uslovima poslovanja, djelatnosti ili okolnostima vezanim za određene kupce, mogu da imaju za posledice korekciju ispravke vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja objelodanjene u priloženim finansijskim izvještajima.

3.32.4. Sudski sporovi

Prilikom odmjeravanja i priznavanja rezervisanja i utvrđivanja izloženosti potencijalnim obavezama koje se odnose na postojeće sudske sporove rukovodstva, Društvo donosi određene procjene. Ove procjene su neophodne radi utvrđivanja vjerovatnoće nastanka negativnih ishoda i određivanja iznosa neophodnog za konačno sudsko poravnanje. Usled inherentne neizvjesnosti u postupku procjenjivanja, stvarni gubici mogu da se razlikuju od gubitaka incijalno utvrđenih procjenom. Zbog toga se procjene koriguju kada Društvo dođe do novih informacija, uglavnom uz podršku internih stručnih službi ili spoljnih savjetnika. Izmjene procjene mogu da u značajnoj mjeri utiču na buduće poslovne rezultate.

4. OBJELODANJIVANJA UZ FINANSIJSKE ISKAZE

4.1. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL

R.br.	O p i s	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
1.	Upisani neuplaćeni kapital po bilansu otvaranja:	1	1
2.	Povećanje		
3.	Smanjenje		
Upisani neuplaćeni kapital – ukupno (1+2-3)		1	1

Na ovoj bilansnoj poziciji Društvo je iskazalo kapital koji je 02.09.2013. godine Rješenjem CRPS o registrowanju osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter »Radio televizija Budva« Budva, registrovan u iznosu od 1 EUR, a koji prema dostupnim informacijama nije evidentiran kao uplaćen od strane osnivača Opštine Budva, niti je iznos upisanog osnivačkog kapitala naveden u osnivačkim aktima Društva (Napomena 4.6).

4.2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

EUR

	Audio i video oprema iz Državne pomoći	Oprema za vršenja djelatnosti	Računarska i druga kancelarijsk a oprema	Oprema za PTTSaobrac aj i mob.tel.	Transportn a sredstva	Ostale nekret. postrojenja i oprema	Ukupno
Nabavna vrijednost na početku godine	247,990	78,171	86,697	2,829	32,413	400	448,500
Povećanje:	0	0	7,056	0	15,300	0	22,356
Nabavka, aktiviranje i prenos	0	0	7,056	0	15,300	0	22,356
Revalorizacija odnosno procjena u toku godine							0
Viškovi utvrđeni popisom							0
Smanjenje:	0	0	0	0	0	0	0
Prodaja u toku godine					4,840		4,840
Rashod u toku godine	0	0	0	0	0	0	0
Prenos na sredstva namenjena prodaji							0
Manjkovi utvrđeni popisom							0
Nabavna vrijednost na kraju godine	247,990	78,171	93,753	2,829	42,873	400	466,016
Kumulirana ispravka na početku godine	187,171	71,082	65,057	2,29	18,838	0	344,977
Povećanje:	27,946	1,656	6,012	0	3,400	0	39,014
Amortizacija	27,946	1,656	6,012	0	3,400	0	39,014

Obezvredjenje							0
Ostalo							0
Smanjenje:	0	0	0	0	1,361	0	1,361
Po osnovu prodaje				0	1,361		1,361
Po osnovu rashodovanja							0
Po osnovu prenosa na sredstva namenjena prodaji							0
Po osnovu manjkova utvrđenih popisom							0
Stanje na kraju godine	215,117	72,738	71,069	2,829	20,877	0	382,630
Neto sadašnja vrijednost:							
31.12.2024. godine	32,873	5,433	22,684	0	21,996	400	83,386
Neto sadašnja vrijednost:							
31.12.2023. godine	60,818	7,090	21,640	0	13,575	400	103,123

Na dan bilansa, Društvo je iskazalo vrijednost postrojenja i opreme po neto knjigovodstvenoj vrijednosti od 83,886 EUR (2023 - 103,123 EUR).

Imovina iskazana u poslovnim knjigama nalazi se u vlasništvu Društva, a odnosi se na opremu za vršenje djelatnosti, kancelarijsku opremu, vozila i umjetnička djela. Pored toga Društvo koristi opremu koja nije evidentirana u poslovnim knjigama, a koja je prema izjavi rukovodstva u potpunosti amortizovana i pripadala je pravnom prethodniku Televiziji Budva. Društvo je u okviru godišnjeg popisa izvršilo fizički popis navedene amortizovane opreme pravnog prethodnika.

Društvo u svojim bilansima na dan 31.12.2024. godine ne iskazuje nekretnine. Poslovni prostori koje RTV Budva koristi kao kancelarijski prostor, kao i prostor za emitovanje radijskog i televizijskog programa koji se u kontinuitetu koriste radi ostvarivanja prihoda, nisu u vlasništvu Društva.

Prema dostupnim podacima iz katastra nepokretnosti:

- Kancelarijski prostor i prostor za emitovanje radijskog programa (KO Budva LN 2707-parcela 2057/1) nalazi se u "Zgradi BSP", u svojini je Društva za konsalting i inženjering "Budva – Sv. Stefan – Petrovac" d.o.o. Budva i na katastarskoj parceli 2057/1 su upisani brojni tereti i ograničenja. Jedan od osnivača DOO "Budva Sv Stefan Petrova"« je Opština Budva sa 60% udjela.
- Prostor za emitovanje televizijskog programa u Starom gradu u Budvi, nalazi se u objektu koji je evidentiran u KO Budva LN 332 - parcela 2858. Na ovoj nepokretnosti Opština Budva ima upisano pravo korišćenja.
- Emisioni objekat na Zavali, nalazi se na zemljištu koje se vodi u KO Budva LN br.13, kao svojina Crne Gore i pravom raspolaganja Opštine Budva.

Društvo se više puta, samoinicijativno ili na sugestiju revizora pri kontroli računovodstvenih iskaza, obraćalo Opštini Budva za regulisanje načina i uslova korišćenja navedenog prostora, međutim do datuma ovog izvještaja Društvo nije sa osnivačem regulisalo način i uslove korišćenja objekata evidentiranih u LN br.13 KO Budva, LN br.332 - parcela 2858 KO Budva, kao ni sa privrednim društvom »Budva – Sv. Stefan - Petrovac« d.o.o. Budva za objekat evidentiran u LN KO Budva LN 2707 - parcela 2057/1.

Povećanja nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu nabavki

U toku 2024. godine iz sopstvenih sredstava nabavljena je oprema koja je početno priznata po nabavnoj vrijednosti od 22,355 EUR (2023 – 26,757 EUR). Te nabavke se odnose na sledeće:

Nabavljeno sredstvo	Datum nabavke	Kom	Nabavna vrijednost (EUR)
1	2	3	4
RENO CLIO TCE 90	26.2.2024	1	15.300,00
Računar Intel Raptor Lake soket 1700 Core i7	26.4.2024	1	1.201,65
Kancelarijski ormar 148*250	5.6.2024	1	1.185,95
Kancelarijski ormar 148*250	5.6.2024	1	1.185,95
Kancelarijska polica	5.6.2024	1	442,15
Inverter klima WiFi	1.7.2024	1	330,58
Laptop Thinkbook 16Gb – tonska režija radija	1.7.2024	1	743,80
Klima BEHPG 120/121	26.7.2024	1	339,67
Računar MSGW Gamer	1.11.2024	1	831,00
Računar PC RAC25544	1.11.2024	1	793,80
UKUPNO:			22,354.55

Vozilo Reno Clio nabavljeno je po Ugovoru o finansijskom lizingu ukupne vrijednosti 17,619 EUR, u koju je pored nabavne vrijednosti vozila (15,300 sa uračunatim PDV-om), uključena i kamata (2,065 EUR), kao i troškovi zaključenja ugovora o lizingu (254 EUR). Ulazni PDV u iznosu od 2,687 EUR je neodbitni, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost.

Smanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu prodaje

U aprilu 2024, nakon sprovedenih procedura procjene i oglašavanja, prodato je vozilo Fiat Fiorino nabavljeno 2021. godine. Nabavna vrijednost vozila iznosila je 4,840 EUR, a do dana prodaje obračunata je ispravka vrijednosti od 1,361,25 EUR. U momentu otuđenja, knjigovodstvena vrijednost vozila iznosila je 3,478.75 EUR, a prodajna 3,057.85 EUR. Iznos od 420.90 EUR evidentiran je kao gubitak od prodaje opreme.

Smanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu rashoda

U 2024. godini nije bilo predloga za rashodovanjem opreme.

4.3. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

	EUR						
	Kupci - ostala povezana pravna lica	Kupci u zemlji	Kupci u inostranstvu	Druga Potraž. Od Opštine Budva	Ostala potraživanja	Potraživanja za PDV	Potraživanja - ukupno
Potraživanje po osnovu prodaje usluga, na početku godine	171	39,822	95	84,165	259,654	3,495	387,402
Potraživanje po osnovu prodaje usluga, na kraju godine	98	50,563	18	84,165	256,470	0	391,314
Ispravka vrijednosti na početku godine		11,922	0	0	0	0	11,922
Smanjenje ispravke vrijednosti u toku godine po osnovu direktnog otpisa							0
Smanjenje ispravke vrijednosti u toku godine po osnovu naplate		3,115					3,115
Povećanje ispravke vrijednosti u toku godine							0
Ispravka vrijednosti na kraju godine		8,807	0	0	0	0	8,807
STANJE PO BILANSU:							
31.12.2024. godine	98	41,756	18	84,165	256,470	3,495	391,314
31.12.2023. godine	171	27,900	95	84,165	259,654	3,495	375,480

Na dan 31.12.2024. godine Društvo je iskazalo kratkoročna potraživanja u iznosu od 382,507 (31.12.2023 - 375,480 EUR), odnosno ukupna potraživanja u iznosu od od 391,314 EUR (31.12.2023 - 387,402 EUR) i ispravku potraživanja u iznosu od 8,807 EUR (2023 - 11,922 EUR). U toku 2024. godine posredstvom sudskog izvršitelja naplaćeno je jedno potraživanje u iznosu od 3.115 EUR od dužnika.

U okviru kratkoročnih potraživanja Društvo je iskazalo Potraživanja od kupaca za izvršene usluge u bruto iznosu od 50,680 EUR (2023 - 40,088 EUR) i to:

R.br.	Naziv partnera	31.decembar 2024. (EUR)	Struktura %
1.	Budva naš grad - Nikola Jovanović	4.356	8,60%
2.	GRAWE neživotno osiguranje A.D. - PODGORICA	2.891	5,70%
3.	PARMA GRIL BAŠTA - BUDVA	2.720	5,37%
4.	SPIDER-MAX D.O.O. - BUDVA	2.328	4,59%
5.	RADIO "ANTENA M" - PODGORICA	2.327	4,59%
6.	BLACK & WHITE D.O.O. - BUDVA	2.145	4,23%
7.	MPM D.O.O. - PODGORICA	1.863	3,68%
8.	PRIVREDNA KOMORA CRNE GORE - PODGORICA	1.815	3,58%
9.	MERCATOR CG d.o.o. - PODGORICA	1.547	3,05%
10.	DEMOKRATSKA CRNA GORA - PODGORICA	1.452	2,87%
11.	Milo Božović - Budva na prvom mjestu	1.452	2,87%
12.	SHILO M d.o.o. - PODGORICA	1.452	2,87%
13.	SAVA OSIGURANJE A.D. - PODGORICA	1.427	2,82%
14.	Universal Media Podgorica d.o.o. - PODGORICA	1.407	2,78%
15.	ANG CRNA GORA DOO - PODGORICA	1.250	2,47%
16.	OSTALI KUPCI	20.248	39,95%
UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA (1 do 16)		50,680	100,00%

Za svako potraživanje Društvo vrši procjenu naplativosti, pojedinačno, a u 2024. godini, zbog procjenjene izvjesnosti naplate, nije izvršena ispravka vrijednosti potraživanja.

U nastavku je prikazano stanje ispravljenih potraživanja od kupaca na dan bilansa u iznosu od 8,807 EUR (2023 - 11,922 EUR):

	31.decembar 2024. (EUR)	Struktura %
1. MERCATOR CG D.O.O.	1,547	18%
2. SAVA OSIGURANJE A.D.	1,427	16%
3. ANG CRNA GORA D.O.O.	1,250	14%
4. MK PROMET D.O.O.	717	8%
5. MESOPROMET D.O.O.	625	7%
6. ELA D.O.O.	357	4%
7. LANGUST D.O.O.	327	4%
8. NISANI D.O.O.	310	4%
9. TOP PC D.O.O.	275	3%
10. LEAF D.O.O.	246	3%
11. Ostali kupci	1,727	20%
UKUPNO ISPRAVLJENA POTRAŽIVANJA OD KUPACA (1 do 11)	8,807	100%

Do dana zaključivanja ovog izvještaja Društvo je potvrdilo ili naplatilo 73% potraživanja od kupaca.

Druga potraživanja od Opštine Budva odnose se na potraživanja od osnivača, za programske sadržaje iz prethodnog perioda u iznosu od 84,165 EUR (2023-84,165 EUR). Ova potraživanja nastala su u prethodnom periodu, prije 2014. godine, odnosno prije promjene računovodstvene politike. Tada je Društvo, u skladu sa načelima dvojnog knjigovodstva, priznavalo potraživanja od lokalne samouprave u ugovorenom iznosu koji je predviđen Odlukom o Budžetu Opštine Budva, a ne u iznosu koji je primljen za dati period (Napomena 4.9).

Na dan bilansa Društvo je u okviru kratkoročnih potraživanja iskazalo Ostala druga potraživanja u iznosu od 254,721 EUR (2023-259,654 EUR), a odnose se na:

- potraživanja koje su nastale prije 02.09.2013. godine u Televiziji Budva, a isplaćeni su sa računa drugog pravnog prethodnika, ili novoformiranog društva, a po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 41,752 EUR i zarade zaposlenih u iznosu od 200,354 EUR;

Društvo je prema sopstvenim osnivačkim aktima iz 2013. godine, pravni sledbenik »Televizija Budva« DOO Budva, iako u javnom registru privrednih subjekata u Crnoj Gori »Televizija Budva« DOO Budva ima status aktivnog pravnog subjekta. Zbog navedenog, i činjenice da još uvijek nije završen postupak dobrovoljne likvidacije »Televizija Budva« DOO Budva, Društvo isplaćene obaveze ovog pravnog subjekta u svojim poslovnim knjigama po navedenom osnovu priznaje kao potraživanja u ukupnom iznosu od 242,106 EUR. Iz razloga apsolutne formalno pravne zastare ovog potraživanja revizorski izvještaj izražava negativan stav po ovom saldu.

- potraživanja od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju invalidnih lica u iznosu od 12,087 EUR (2023-16,010 EUR);
- potraživanja od Centra za socijalni rad u iznosu od 1,748 EUR (2023-1,530 EUR);
- potraživanje od Fonda za zdravstveno osiguranje 0 EUR (2023 – 9 EUR);
- akontirane dažbine na račun objedinjene naplate uslijed inicijalno više obračunate obaveze za doprinos za PIO na teret radnika 528 EUR (2023 – 0 EUR).

Na kraju poslovne 2024. godine nema PDV kredita (2023 - 3.495,20 EUR), a obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost iskazane su u napomeni 4.9.

U skladu sa Zakonom o rokovima izvršenja novčanih obaveza, Društvo pruža usluge na odloženi rok plaćanja od 30 dana. Starosna struktura potraživanja na dan 31. decembra 2024. godine predstavljena je na sledeći način:

Starost potraživanja po pozicijama	Potraživanja do 365 dana starosti	Potraživanja starija od godinu dana	Ukupno (2+3)
1	2	3	4
Potraž.od ostalih povezanih pr.lica (bruto)	98	0	98
Ispravka vrednosti	0	0	0
Neto potraživanja	98	0	98
Potraživanja od kupaca u zemlji (bruto)	34,441	16,122	50,564
Ispravka vrednosti	0	8,807	8,807
Neto potraživanja	34,4415	7,315	41,757
Potraživanja od kupaca u ino (bruto)	0	18	18
Ispravka vrednosti	0	0	0
Neto potraživanja	0	18	18
Potraživanja od osnivača	0	84165	84165
Ispravka vrednosti	0	0	0
Neto potraživanja	0	84165	84165
Potraživanja iz specifičnih poslova (bruto)	14,364	242,106	256,470
Ispravka vrednosti	0	0	0
Neto potraživanja	14,364	242,106	256,470
Druga potraživanja (bruto)	0	0	0
Ispravka vrednosti	0	0	0
Neto potraživanja	0	0	0

Na dan bilansa Društvo je iskazalo potraživanja starija od godinu dana u iznosu od 333,604 EUR (2023-339,247 EUR), od kojih je 84,165 EUR iskazano i kao obaveza (Napomena 4.10).

Na dospelja nenaplaćena potraživanja Društvo ne vrši obračun zatezne kamate, niti obezbeđuje potraživanja sa nekim od instrumenata obezbeđena hipotekom, bankarskim garancijama ili mjenicama.

4.4. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI

O p i s	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Poslovni račun	12,917	24,078
2. Devizni poslovni račun	0	0
3. Blagajna	35	21
4. Ostala novčana sredstva	1	1
UKUPNO (1 do 4)	12,953	24,100

Na dan 31.12.2023. godine Društvo je iskazalo novčana sredstva u iznosu od 12,953 EUR (2023-24,100 EUR) i to:

Novčana sredstva na poslovnom računu kod sledećih banaka:

- NLB Banka AD Podgorica, račun 530-52626-51, u iznosu od 12,904.73 EUR (2023 – 24,041.23 EUR)
- Lovćen banke AD Podgorica , račun 565-11000-67, u iznosu od 12.70 EUR (2023 – 36.70 EUR).

Na deviznom računu kod NLB Banke AD Podgorica nema sredstava na stanju (2023-0,00 EUR).

U blagajni, na dan 31.12.2024. godine evidentirana su sredstva u iznosu od 34.67 EUR (2023-21.17 EUR).

Na poziciji ostalih novčanih sredstava evidentiran je iznos od 1.26 EUR, po osnovu Visa kartice kod Komercijalne banke AD Budva.

Na dan 31.12.2024. godine Društvo je usaglasilo stanje novčanih sredstava sa bankama.

4.5. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

O p i s	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Unapred plaćeni troškovi	22,559	22,888
2. Razgraničeni neto negativni efekti prinudne naplate	47,494	47,494
3. Razgraničeni finansijski troškovi po osnovu lizinga	1,123	0
4. Odloženi poreski efekti (sredstvo)	2,401	1,216
5. Ostala aktivna vremenska razgraničenja	582	665
UKUPNO (1 do 3)	74,159	72,263

Društvo je u okviru aktivnih vremenskih razgraničenja evidentiralo isplaćene obaveze za pravnog sledbenika »Televiziju Budva« DOO Budva u iznosu od 70,053 EUR (2023-70,053 EUR i to za:

- Plaćene troškove koji se odnose na obaveze prema dobavljačima »Televizije Budva«, u iznosu od 22,559 EUR. Struktura unaprijed plaćenih troškova data je u sledećem pregledu:

	O p i s	31.decembar 2024. (EUR)	Struktura %
1	PAM CG	9,115	40,41%
2	Crnogorski telekom A.D.	3,295	14,61%
3	Cobra sistem d.o.o.	3,239	14,36%
4	Cabling d.o.o. Budva	2,672	11,84%
5	Komunalno d.o.o. Budva	2,201	9,76%
6	Min@-infomont. DOO	1,415	6,27%
7	Ostali dobavljači	622	2,76%
	UKUPNO UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI DOBAVLJAČIMA (1 do 7)	22,559	100%

- Plaćene troškove koji se odnose na obaveze prema članovima Savjeta »Televizije Budva« u iznosu od 47,494 EUR (2023-47,494 EUR). Navedene obaveze naplaćene su plenidbom novčanih sredstava sa žiro računa Radio Televizije Budva tokom 2013. i 2014. godine;
- Ostala aktivna vremenska razgraničenja u iznosu od 582 EUR (2023-665 EUR);
- Odloženi poreski efekti: Uslijed činjenice da je neotpisana vrijednost stalne imovine u poreske svrhe (OA obrazac 31.12.2024; 109,668.36 EUR) veća od neotpisane vrijednosti u glavnoj knjizi društva (stalna imovina osim umjetnina ima vrijednost 82,985.25 EUR – napomena broj 4.2), kod primjene standarda MRS 12 - Računovodstveni tretman poreza na dobit, izvršeno je dodatno knjiženje (1,184.93 EUR efekat na bilans uspjeha kao prihod) za razliku potencijalnog sredstva do iznosa od 2,401.48 EUR. U skladu sa MRS-12, te na osnovu Zakona o porezu na dobit, ovaj podatak predstavlja iznos poreza na dobit koji će biti obračunat u budućem periodu.

Kretanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza dato je u narednoj tabeli:

		EUR
Stanje 1. januara 2023.	Odloženo poresko sredstvo	1,042
	Efekat na iskaz o ukupnom rezultatu za 2023.	175
Stanje 31. decembra 2023.	Odloženo poresko sredstvo	1,217
	Efekat na iskaz o ukupnom rezultatu za 2024.	1,184
Stanje 31. decembra 2024.	Odloženo poresko sredstvo	2,401

4.6. KAPITAL

Opis	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Osnovni kapital	83,620	83,620
I. Svega osnovni kapital (1)	83,620	83,620
II. Neuplaćeni upisani kapital	1	1
2. Neraspoređena dobit ranijih godina (2.1)	573,988	641,709
2.1 Neraspoređena dobit ranijih godina po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	573,988	641,709
3. Neraspoređena dobit tekuće godine (3.1)	0	0

3.1 Neraspoređena dobit tekuće godine po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	0	0
III. Svega neraspoređena dobit (2+3)	573,988	641,709
4. Gubitak do visine kapitala ranijih godina	413,173	344,249
5. Gubitak do visine kapitala tekuće godine	47,517	68,923
IV. Svega gubitak do visine kapitala (4+%)	460,690	413,172
KAPITAL (I+II+III-IV)	196,919	312,158

Promjene kapitala u toku tekuće godine:

a) Osnovni kapital

EUR

	Osnovni kapital	Svega osnovni kapital
Stanje na početku godine	83,620	83,620
Povećanje u toku godine	0	0
Smanjenje u toku godine	0	0
Stanje 31.12. tekuće godine	83,620	83,620

Osnovni kapital Društva iskazan na dan 31. decembra 2024. godine u iznosu od 83,620 EUR (2023. godine 83,620 EUR) evidentiran je kao državni kapital.

U osnivačkim aktima nije kvantifikovana vrijednost osnovnog kapitala. U Odluci o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalnog javnog emitera »Radio televizija Budva«, osnivač je naveo da vrijednost osnivačkog kapitala lokalnog javnog emitera RTB čini vrijednost imovine pravnog prethodnika, Javnog radio-difuznog servisa »Radio Budva« i Javnog radio-difuznog servisa »Televizija Budva«, utvrđenog bilansom stanja na dan 31.12.2011. godine. Međutim, u Centralnom registru privrednih subjekata registrovan je kapital u iznosu od 1 EUR.

b) Neuplaćeni upisani kapital

EUR

Stanje na početku godine	1
Povećanje:	
Smanjenje:	
Stanje 31.12. tekuće godine	1

c) Neraspoređeni dobitak po osnovu prenosa neto dobitka iz bilansa uspjeha

EUR

Stanje na početku godine	641,709
Povećanje:	0
a) po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	0
Smanjenje:	
a) po osnovu aktuarskih pretpostavki za rezervisanja budućih isplata po osnovu otpremnine prilikom odlaska u penziju, na dan 31.12.2023. godine	59,111
b) po osnovu aktuarskih pretpostavki za rezervisanja budućih isplata po osnovu jubilarnih nagrada, na dan 31.12.2023. godine	8,610
Stanje 31.12. tekuće godine	573,988

d) Gubitak

EUR

Stanje na početku godine	413,173
Povećanje po osnovu gubitka tekuće godine	47,517
Smanjenje po osnovu otpisa (pokrića)	0
Stanje 31.12. tekuće godine	460,690

4.7. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

O p i s	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
Odložene poreske obaveze po osnovu (a do c)	0	0
a) revalorizacije obračunate po stopi poreza na dobitak (paragraf 61 i 62 MRS 12)		
b) poslovnih kombinacija (paragraf 66 MRS 12)		
c) po drugim osnovama	0	0

Odložene poreske obaveze se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se nekretnine, postrojenja i oprema priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva iskazana u finansijskim iskazima Društva. Oporeziva privremena razlika proističe iz alocirane poreske amortizacije i priznavanja sredstava čija je vrijednost manja od 300 EUR, te iz različitih metoda obračuna amortizacije u poreske i poslovne svrhe.

Kretanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza prikazano je u napomeni broj 4.5 Aktivna vremenska razgraničenja.

4.8. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE

4.8.1. Dugoročna rezervisanja

O p i s	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Rezervisanje po osnovu budućih isplata za otpremnine prilikom odlaska u penziju	76,101	0
2. Rezervisanje po osnovu budućih isplata za jubilarne nagrade	10,060	0
DUGOROČNA REZERVISANJA (1+2) / AOP 119	86,161	0

Nakon završetka revizije finansijskih iskaza za 2023. godinu, u kojoj se negativno mišljenje pod tačkom 4. obrazlaže činjenicom da „Društvo nije izvršilo rezervisanja u skladu sa MRS 19“, zatražene su usluge ovlašćenog aktuara. Suštinski, navedeni standard zahtijeva rezervisanje sredstava i objelodanjanje obaveza koje će, po osnovu otpremnina za odlazak u penziju i jubilarnih nagrada, dospjeti za isplatu u budućim periodima.

Kolektivni ugovor Radio Televizije Budva, u skladu sa zakonskim okvirima, predviđa isplatu ove beneficije zaposlenima, međutim, do sada je iznos isplaćene obaveze po ovim stečenim pravima teretio troškove poslovanja tekuće godine. Zbog kompleksnih izračuna standard sugerše korišćenje usluga ovlašćenih aktuara, kako bi budući izdaci bili realno procijenjeni i ravnomjerno troškovima opteretili dugi period u kome se oni stiču. Standard sugerše da trošak otpremnina i jubilarnih nagrada ne nastaje u trenutku isplate, nego tokom radnog vijeka kod poslodavca, te da je važno troškove ravnomjerno rasporediti saglasno stepenu vjerovatnoće doživljenja, kao i ostalim demografskim i finansijskim varijablama.

Računovodstvo je dostavilo podatke o starosti zaposlenih, te ukupnom i internom radnom stažu, a aktuar je na osnovu pravila struke izradio studiju o iznosu rezervacije za otpremnine prilikom odlaska u penziju i jubilarnih nagrada zaposlenima.

Za period do 31.12.2023. godine formirane su rezervacije u ukupnom iznosu od 67,721 EUR, i to 59.111 EUR za rezervaciju isplata otpremnina za odlazak u penziju, i 8,610 EUR kao rezervacije za buduće isplate po osnovu jubilarnih nagrada. Ovaj iznos je evidentiran direktno na teret kapitala, odnosno akumulirane neraspoređene dobiti prethodnih godina, a u bilansu uspjeha objelodanjen je kao promjena aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada.

Aktuarski izračun sa stanjem zaposlenih na dan 31.12.2024. godine donio je novih 23.979 EUR troška, i to 21.428 EUR po osnovu povećanja projektovanih budućih obaveza za penzijske otpremnine, i iznos od 2.551 EUR povećanja budućih obaveza za jubilarne nagrade.

U toku 2024. godine rezervisanje za penzione otpremnine umanjeno je prilikom isplate otpremnine za odlazak u penziju za jednog zaposlenog (4,438 EUR), kao i umanjenje druge stavke rezervacije, za tri isplaćene jubilarne nagrade (1,101 EUR).

Kretanje na rezervisanjima prikazano je u tabelama:

a) Rezervacija za otpremnine prilikom odlaska u penziju:

Opis	2024.	2023.
Stanje na početku godine	0	0
Rezervisanje po aktuarskim pretpostavkama na dan 31.12.2023, po nalogu revizora	59,111	
Ukidanje rezervisanja u toku 2024.	-4,438	0
Dodatna rezervisanja sa stanjem zaposlenih na dan 31.12.2024.	21,428	0
Stanje rezervacija na dan 31. decembra 2024.	76,101	0

b) Rezervacija za buduće isplate jubilarnih nagrada:

Opis	2024.	2023.
Stanje na početku godine	0	0
Rezervisanje po aktuarskim pretpostavkama na dan 31.12.2023, po nalogu revizora	8,610	
Ukidanje rezervisanja u toku 2024.	-1,101	0
Dodatna rezervisanja sa stanjem zaposlenih na dan 31.12.2024.	2,551	0
Stanje rezervacija na dan 31. decembra 2024.	10,060	0

4.8.2. Dugoročne obaveze

O p i s	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Dugoročne finansijske obaveze (AOP 124)	5,682	0
2. Ostale dugoročne obaveze (AOP 126)	32,872	60,818
DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)	38,554	60,818

Na dan bilansa Društvo je iskazalo dugoročne obaveze u iznosu od 38,554 EUR (2023. 60,818 EUR) a odnose se na:

- a) Finansijski lizing vozila (napomena 4.2) čiji dugoročni dio iznosi 5,682 EUR, a kratkoročni (koji dopijeva u roku od jedne godine) iznosi 3,432 EUR;
- b) Dugoročni odloženi prihod po osnovu državnih davanja Opštine Budva za nabavku opreme u iznosu od 32,872 EUR.

Na osnovu »Ugovora o pružanju javnih usluga«, br. 01-1228 od 08.05.2018. godine, te Anexa br. 01-082/23-139/2 od 6.2.2023. godine, Opština Budva je iz kapitalnog budžeta nabavila digitalnu opremu za potrebe Društva u 2018. godini u iznosu od 99,928 EUR, u 2019. godini u iznosu od 99,957 EUR, te u 2023. godini u iznosu od 48,105 EUR.

U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 20-Računovodstvo državnih davanja i objelodanjivanje državne pomoći, Društvo je priznalo ovo državno davanje u vrijednosti nabavljene opreme (Napomena 4.2) i izvršilo prenos odloženog prihoda u korist bilansa uspjeha za iznos obračunate amortizacije u 2024. u iznosu od 27,946 EUR (2023. - 32,265 EUR) (Napomena 4.11). Neotpisana vrijednost na dan 31.12.2024. godine iznosi 32,872 EUR, i u cjelosti se odnosi na donaciju iz 2023. godine. Kretanje davanja iz kapitalnog budžeta Opštine Budva, kao i priznavanje odloženog prihoda i troškova amortizacije prikazano je u tabeli:

Opis	Donacija iz kapitalnog budžeta za 2018.	Donacija iz kapitalnog budžeta za 2019.	Donacija iz kapitalnog budžeta za 2023.	Ukupno priznavanje po MRS-20
Nabavna vrijednost	99,928			99,928
MRS-20 za 2018.	-13,324			-13,324
Nabavna vrijednost	0	99,957		99,957
MRS-20 za 2019.	-19,986	-1,666		-21,652
MRS-20 za 2020.	-19,986	-19,991		-39,977
MRS-20 za 2021.	-19,986	-19,991		-39,977
MRS-20 za 2022.	-19,986	-19,991		-39,977
Nabavna vrijednost	0	0	48,105	48,105
MRS-20 za 2023.	-6,662	-19,991	-5,612	-32,265
MRS-20 za 2024.	0	-18,325	-9,621	-27,946
Neotpisana vrijednost 31.12.2024.	0,00	0,00	32,872	32,872

4.9. KRATKOROČNE OBAVEZE

	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Kratkoročni dio finansijskog lizinga	4,206	0
2. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	9,169	8,969
3. Obaveze prema dobavljačima	47,833	23,020
4. Obaveze prema ostalim povezanim licima	396	199
5. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratk. obaveze	39,153	39,529
5.1. Ostale kratkoročne obaveze	38,297	39,529
5.2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	856	0
5.3. Obaveze po osnovu poreza na dobit	0	0
KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 5)	100,757	71,717

Društvo je na 31. decembar 2024. godine iskazalo kratkoročne obaveze u iznosu od 100,757 EUR (2023. - 71,717 EUR) i iste obuhvataju:

4.9.1. Kratkoročne finansijske obaveze

U skladu sa anuitetnim planom Ugovora o finansijskom lizingu sa Porsche Leasingom (napomena 4.8.2), za nabavku vozila po Ugovoru sa Alliance d.o.o Podgorica, tokom 2025. godine isplatiće se 12 rata po 350,53 EUR, što iznosi ukupno 4.206,36 EUR. Od navedenog iznosa, prema anuitetnom planu, 3.432 EUR odnosi se na glavnici duga, a iznos od 774,14 EUR teretiće rashode kamata u 2025. godini.

Ukupna vrijednost ugovora iznosi 17.619,08 EUR, od čega je 5.000 EUR uplaćeno prilikom preuzimanja vozila, a ostatak duga podijeljen u 36 jednakih rata po 350,53 EUR. U ukupnom iznosu 15.300 EUR predstavlja vrijednost vozila sa PDV-om, iznos od 2.065 EUR finansijski rashod (kamata), a iznos od 254 EUR je zaračunato kao direktni trošak zaključenja ugovora o lizingu.

4.9.2. Kratkoročne obaveze iz poslovanja

	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	9,169	8,969
2. Dobavljači u zemlji	41,549	20,614
3. Dobavljači u inostranstvu	6,284	2,406
4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica	396	199
OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 4)	57,398	32,188

U okviru obaveza iz poslovanja Društvo je iskazalo sledeće obaveze:

- Obaveze za primljene avanse u iznosu od 9,169 EUR (2023. - 8,969 EUR). U tabelarnom pregledu koji slijedi prikazana je struktura avansa.

	Naziv partnera	31.decembar 2024. (EUR)	Struktura %
1	MTEL D.O.O.-društvo za komunikaciju	4,192	45,71%
2	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO	1,963	21,40%
3	MEGAPROMET D.O.O.	573	6,25%
4	KURTI SYSTEM MONTENEGRO	439	4,79%
5	MPM D.O.O.	232	2,53%
6	MANS NVO PODGORICA	200	2,18%
7	ATENA BOHOR	200	2,18%
8	SPARTA D.O.O.	164	1,79%
9	KOMUNALNO D.O.O.	145	1,58%
10	OSTALI AVANSI	1,063	11,59%
	UKUPNO (1 do 10)	9,169	100%

- Obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 41,549 EUR (2023-20,614 EUR) i njihova struktura, prikazani su u naredom pregledu:

	Naziv partnera	31.decembar 2024. (EUR)	Struktura %
1.	SPIDER-MAX D.O.O. BUDVA	5,126	12,34%
2.	GRAWE neživ.osiguranje A.D. PODGORICA	4,065	9,78%
3.	MPM D.O.O. PODGORICA	3,240	7,80%
4.	PAM CG PODGORICA	3,210	7,73%
5.	PORTO BUDVA COMPANY D.O.O. BUDVA	3,035	7,30%
6.	MINMEDIA D.O.O. BUDVA	2,995	7,21%
7.	JUMEDIA MONT D.O.O. PODGORICA	1,857	4,47%
8.	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD	1,756	4,23%
9.	ŠAJO HOTEL BUDVA	1,702	4,10%
10.	DRVOMONT D.O.O. RADANOVIĆI	1,595	3,84%
11.	MIN@-INFOMONT D.O.O. PODGORICA	1,089	2,62%
12.	BUDVANSKA RIVIJERA H.G. BUDVA	1,044	2,51%
13.	AUTOSERVIS ŠAKSI BUDVA	1,034	2,49%
14.	OSTALI DOBAVLJAČI U ZEMLJI	9,802	23,59%
	UKUPNO dobavljači u zemlji (1 do 14)	41,549	100,00%

- Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu u iznosu od 6,284 EUR (2023-2,405 EUR) i njihova struktura, prikazani su u naredom pregledu:

	Naziv partnera	31.decembar 2024. (EUR)	Struktura %
1.	DI & MA VISION D.O.O.	4,713	75,01%
2.	VANS	540	8,59%
3.	J.P. Novinska Agencija Tanjug	500	7,96%
4.	NOVOSADSKI SAJAM	417	6,64%
5.	OSTALI DOBAVLJAČI IZ INOSTRANSTVA	114	1,81%
	UKUPNO dobavljači (1 do 5)	6,284	100,00%

- Obaveze prema dobavljačima ostalim povezanim licima u iznosu od 396 EUR (2023-199 EUR) i njihova struktura, prikazani su u naredom pregledu:

	Naziv partnera	31.decembar 2024. (EUR)	Struktura %
1.	KOMUNALNO D.O.O.	249	75,38
2.	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO	147	24,62
	UKUPNO dobavljači (1 do 2)	396	100,00%

Starosna struktura obaveza iz poslovanja data je u narednoj tabeli:

EUR

Starost primljenih avansa i obaveza prema dobavljačima u danima	Do 365 dana	Preko godinu dana	Preko dvije godine	Preko tri godine	Ukupno
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)
Primljeni avansi	200	232	48	8,689	9,169
Dobavljači povezana lica	349	47	0	0	396
Dobavljači u zemlji	31,229	1,842	0	8,479	41,550
Dobavljači u inostranstvu	5,363	0	0	920	6283
Stanje 31.12.2024.	37,141	2,121	48	18,088	57,398
Stanje 31.12.2023.	14,100	117	723	17,248	32,188

Do dana ovog izvještaja Društvo je potvrdilo ili izmirilo 71% obaveza prema dobavljačima.

4.9.3. Ostale kratkoročne obaveze

	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog		0
2. Obaveze prema članovima upravnog odbora	21,358	21,358
3. Obaveze prema fizičkim licima po ugovoru o djelu	5,040	5,463
4. Ostale obaveze (obustavljene neto zarade, obaveze za članarine i sl.)	11,898	12,708
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 4)	38,296	39,529

U okviru ostalih kratkoročnih obaveza, Društvo je na dan 31.12.2024. godine, iskazalo sledeće obaveze:

- *Obaveze prema članovima organa upravljanja* u ukupnom iznosu od 21,358 EUR (2023-21,358 EUR). Ove obaveze odnose se na:
 - neto naknade članovima upravnog odbora nastale prije 2013. godine u iznosu od 15,923 EUR (2023-15,923 EUR),
 - neto naknade članovima Savjeta u iznosu od 200 EUR iz 2019 (2023-200 EUR),
 - poreze i doprinose za članove Savjeta i Upravnog odbora u iznosu od 5,235 EUR (2023.- 5,235 EUR),
- *Obaveze po osnovu ugovora o djelu* u iznosu od 5,040 EUR, (2023 - 5,463 EUR). Navedene obaveze odnose se na poreze i prireze nastale u prethodnim periodima po osnovu ugovora o djelu.
- *Ostale obaveze* u iznosu od 11,898 EUR (2023 - 12,708 EUR), nastale su u prethodnim izvještajnim periodima a odnose se na: Obaveze za prirez porezu Opštini Budva u iznosu od 9,769 EUR (2023 - 10,579) i doprinos savezu sindikata 2,129 (2023 - 2,129 EUR).

4.9.4. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda

	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost	856	0
2. Obaveze za ostale javne prihode		
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA (1 do 2)	856	0

4.9.5. Obaveze po osnovu poreza na dobit

O p i s	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Dobit/gubitak u bilansu uspjeha prije oporezivanja	(48,702)	(69,098)
2. Usaglašavanja dobiti prije oprezivanja	14,121	3,749
3. Oporeziva dobit po poreskom bilansu		
4. Gubitak po poreskom bilansu	(34,580)	(65,349)
5. Iskorišćeni poreski gubici	0	0
Obaveze po osnovu Poreza na dobit	0	0

Stopa poreza na dobit je progresivna i obračunata na način opisan u napomeni 3.34.
Usaglašavanje dobitka prije oporezivanja i poreske osnovice:

O p i s	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Gubitak prije oporezivanja	48,702	69,098
2. Troškovi amortizacije iskazani u Bilansu uspjeha	39,014	39,610
3. Troškovi amortizacije koji se priznaju u poreske svrhe	25,848	37,666
4. Kamata za neblagovremeno plaćene poreze i doprinose	14	0
5. Novčane kazne i penali	0	1,805
6. Troškovi reprezentacije iznad 1% ukupnog prihoda	942	0
Oporeziva dobit (1+2-3+4+5+6)	0	0
Poreski gubitak (1-2+3-4-5-6)	34,580	65,349
Poreska osnovica (stopa, napomena 3.31.1)	0	0
Obračunati porez	0	0
Tekući porez na dobit	0	0

Neiskorišćeni poreski krediti

Poreski kredit koji je Društvo ostvarilo u poslovnoj 2023. (65,348.72 EUR) i 2024. godini (34,580.29 EUR), u skladu sa Zakonom o porezu na dobit, može se iskoristiti za umanjeње oporezive dobiti u narednih pet godina.

4.10. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

O p i s	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Obračunati prihodi budućeg perioda	84,165	84,165
2. Odloženi prihodi	2,879	2,166
3. Ostala pasivna vremenska razgraničenja	44,846	44,846
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (1 do 3)	131,889	131,176

U okviru pasivnih vremenskih razgraničenja, Društvo je iskazalo:

- Razgraničenja po osnovu budžetskih davanja u iznosu od 84,165 EUR (2023 - 84,165 EUR) koja se odnose na sredstva za programske aktivnosti koja nisu naplaćena iz prethodnog perioda (Napomena 4.3).
- Razgraničeni prihodi u iznosu od 2,879 EUR (2023-2,166 EUR) po osnovu usluga oglašavanja i reklamiranja koje su fakturisane u 2024. godini, a realizovane u 2025. godini.
- Više iskazane obaveze po osnovu poreza i doprinosa u iznosu od 44,825 EUR (2023-44,825 EUR) koje su utvrđene prilikom usaglašavanja poreza i doprinosa sa analitičkim evidencijama Poreske uprave prilikom pripreme Protokola o izmirivanju poreskog duga reprogramom.
- Ostala PVR u iznosu od 21 EUR (2023-21 EUR).

4.11. POSLOVNI PRIHODI

O p i s	01.01-31.12. 2024. (EUR)	01.01-31.12. 2023. (EUR)
a) Prihodi od prodaje		
1. Prihodi od prod. i usl. na domaćem tržištu Radio Budva	13,664	13,498
2. Prihodi od prodaje usluga na dom.tržištu - TV Budva	12,144	18,524
3. Prihodi od prodaje paketa usluga Radio i Televizija	61,641	42,492
I Prih. od prodaje proizvoda i usluga - ukupno (1 do 2)	87,448	74,514
A. PRIHODI OD PRODAJE (I)	87,448	74,514
b) Ostali prihodi		
3. Prihodi od premija subvencija dotacija i donacija	1,008,871	932,765
4. Prihodi od zakupnine	16,769	16,758
5. Ostali poslovni prihodi	0	0
B. OSTALI PRIHODI (3 do 5)	1,025,640	949,523
6. Prihodi od smanjenja obaveza	0	0
7. Naplaćena otpisana potraživanja	3,115	0
8. Ostali nepomenuti prihodi	22,839	10,747
C. OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA	25,954	10,747
OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA (3 do 8)	1,051,594	960,270
POSLOVNI PRIHODI (A+B+C)	1,139,042	1,034,784

U nastavku dajemo i dodatni prikaz strukture Prihoda od subvencija, dotacija i donacija:

	O p i s	01.01-31.12. 2024. (EUR)	01.01-31.12. 2023. (EUR)
1.	Prihodi iz Budžeta Opštine Budva – uplata na poslovni račun	969,150	889,267
2.	Prihodi iz Budžeta Opštine Budva – nadoknada troškova za Radio difuzni Centar	11,774	10,733
3.	Prihod od donacija - amortizacija opreme po MRS-20 (napomena 4.8.2)	27,946	32,265
4.	Prihodi od donacija Ministarstva kulture	0	0
5.	Ostale donacije	0	500
	Ukupno (1 do 5)	1,008,871	932,765

- i strukturu Ostalih nepomenutih prihoda:

	O p i s	01.01-31.12. 2024. (EUR)	01.01-31.12. 2023. (EUR)
1.	Prihodi po osnovu refundacija od Centra za socijalni rad	5,312	3,250
2.	Prihodi po osnovu refundacija od Zavoda za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju invalidnih lica	17,527	7,497
	Ukupno (1 do 2)	22,839	10,747

4.12. POSLOVNI RASHODI

O p i s	01.01-31.12. 2024. (EUR)	01.01-31.12. 2023. (EUR)
1. Troškovi materijala za izradu	1,720	1,844
2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala	12,673	14,946
3. Troškovi goriva i energije	18,688	21,980
I Troškovi materijala (1 do 3) (AOP 209 Bilansa uspjeha)	33,082	38,771
4. Troškovi transportnih usluga	5,228	4,867
5. Troškovi usluga na održavanju	7,614	2,848
6. Troškovi reklame i propagande	4,641	443
7. Troškovi ostalih usluga	35,477	43,199
- Troškovi agencijskih vijesti	3,600	3,600
- Usluge na proizvodnji programa	5,837	6,607
- Nabavka filmskog i serijskog programa	26,040	32,993
a) Troškovi proizvodnih usluga (4 do 7)	52,960	51,357

8. Troškovi neproizvodnih usluga	17,893	19,473
9. Troškovi reprezentacije	12,332	13,284
10. Troškovi premije osiguranja	3,875	2,573
11. Troškovi platnog prometa	1,990	1,922
12. Troškovi doprinosa	2,034	1,793
13. Ostali nematerijalni troškovi	38,681	39,676
- Naknada agenciji za elektronske medije	7,868	7,545
- Naknada radio difuznom centru za repetitore	11,775	10,733
- Naknada agenciji za zaštitu autorskih prava	18,000	18,000
- Ostalo	1,038	3,398
b) Nematerijalni troškovi (8 do 13)	76,805	78,721
14. Troškovi rezervisanja za beneficije zaposlenih	23,979	0
15. Troškovi ostalih rezervisanja	0	0
c) Rezervisanja (14 do 15)	23,979	0
II Ostali troškovi poslovanja (a+b+c=AOP 210 Bilansa uspjeha)	153,744	130,078
III Troškovi amortizacije (AOP 210a Bilansa uspjeha)	39,014	39,610
16. Neto troškovi zarada naknada zarada i lični rashodi (AOP 212 Bilansa uspjeha)	759,865	705,470
Prosječan broj zaposlenih po ugovoru o radu	63	59
- Troškovi neto zarada	621,694	538,823
- Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ugovora o djelu ili dopunskom radu	114,267	96,698
- Troškovi naknada članovima Savjeta	12,600	12,600
- Ostali lični rashodi	11,304	57,349
17. Troškovi poreza i doprinosa	200,408	189,934
Troškovi poreza iz bruto zarada	39,118	31,441
Troškovi doprinosa za penzije	140,036	140,009
Troškovi ostalih doprinosa	21,254	18,484
IV Troškovi zarada naknada zarada i ostalih ličnih primanja (16 do 20) – AOP 211 Bilansa uspjeha	960,273	895,404
18. Rashodi po osnovu otpisa potraživanja	0	0
V OSTALI RASHODI IZ POSLOVANJA (AOP 220)	421	0
POSLOVNI RASHODI (I do V)	1,186,534	1,103,863
POSLOVNI DOBITAK		
POSLOVNI GUBITAK	47,492	69,079

4.13. FINANSIJSKI RASHODI

	01.01-31.12. 2024. (EUR)	01.01-31.12. 2023. (EUR)
1. Rashodi kamata	956	19
2. Ostali finansijski rashodi	254	
FINANSIJSKI RASHODI (1 do 2)	1,210	19
FINANSIJSKI REZULTAT	(1,210)	

4.14. NETO REZULTAT

O p i s	01.01-31.12. 2024. (EUR)	01.01-31.12. 2023. (EUR)
Poslovni prihodi	1,139,042	1,034,784
Poslovni rashodi	1,186,534	1,103,863
Poslovni rezultat	-47,492	-69,079
Finansijski prihodi	0	1
Finansijski rashodi	1,210	20
Finansijski rezultat	-1,210	-19
1. Dobitak prije oporezivanja	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja	48,702	69,098
3. Poreski rashodi perioda	0	0
4. Odloženi poreski rashodi perioda	0	0
5. Odloženi poreski prihodi perioda	1,185	175
Dobitak nakon oporezivanja (1-2-3-4+5)	0	0
Gubitak nakon oporezivanja (2-1+3+4-5)	47,517	68,923

Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom/ AOP 249 Bilansa uspjeha,

Kako je navedeno u napomeni 4.8.1, po završetku revizije finansijskih iskaza za 2023. godinu, u kojoj se negativno mišljenje pod tačkom 4. obrazlaže činjenicom da „Društvo nije izvršilo rezervisanja u skladu sa MRS 19“, zatražene su usluge ovlašćenog aktuara. Zahtjevi ovog računovodstvenog standarda sugerišu rezervisanje sredstava i objelodanjivanje obaveza koje će, po osnovu otpremnina za odlazak u penziju i jubilarnih nagrada, dospijevati za isplatu u budućim periodima. Sve do 2023. godine iznos isplaćene obaveze po ovim stečenim pravima

teretio je troškove poslovanja tekuće godine, i bio je kao trošak obuhvaćen Finansijskim planom, a u skladu sa očekivanim isplatama u toj godini.

Međutim, radi poštovanja računovodstvenog standarda i po nalogu revizora, ova praksa preciznog planiranja troška po osnovu stvarno dospjelih obaveza za otpremnine i jubilarne nagrade za koje se pravo stiče u konkretnoj poslovnoj godini, morala je biti ukinuta, i prešlo se na rezervacije po osnovu budućih odliva kao obračunsku kategoriju čiji iznos mora da utvrdi ovlašćeni aktuar. Korišćenje usluga ovlašćenog aktuara neophodno je radi korišćenja pretpostavki o demografskim i finansijskim varijablama u veoma složenim izračunima akturske matematike, u skladu sa kolektivnim ugovorom i zakonskim odrednicama.

Za period do 31.12.2023. godine formirane su rezervacije u ukupnom iznosu od 67,721 EUR, i to 59,111 EUR za rezervaciju isplata otpremnina za odlazak u penziju, i 8,610 EUR kao rezervacije za buduće isplate po osnovu jubilarnih nagrada. Ovaj iznos je evidentiran na teret akumulirane neraspoređene dobiti prethodnih godina, a u bilansu uspjeha objelodanjen je kao promjena aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada.

O p i s	01.01-31.12. 2024. (EUR)	01.01-31.12. 2023. (EUR)
Gubitak nakon oporezivanja (AOP 248)	47,517	68,923
Promjene aktuarskih dobitaka u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada (AOP 253)	59,111	0
Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka (AOP 257) – rezervis.za jub.nagrade	8,610	0
UKUPNO, AOP 249	67,721	0
Neto sveobuhvatni rezultat AOP 260	115,238	68,923

4.15. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja koji bi zahtijevali korekcije i objelodanjivanja u finansijskim iskazima Društva za godinu koja se završava 31.decembra 2024.

4.16. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE

Sudski sporovi

Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2024. godine vodi jedan sudski spor male vrijednosti radi naknade štete zbog povrede autorskih prava. Po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan ishod spora, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

Od Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Društvo je, do dana izrade izvještaja, primilo dva predloga za »dobrovoljnom naknadom štete« za neisplaćene troškove prevoza za zaposlene i radi naknade štete za manje obračunatu zaradu u dijelu visine startnog (posebnog) dijela zarade. U predmetnim zahtjevima isplatu troškova prevoza zahtijevaju zaposleni čija je adresa stanovanja Budva, te se isključuje mogućnost naknadnih troškova po ovom osnovu. Takođe, u vezi sa isplatom razlike posebnog dijela zarade sudska praksa je takva da rukovodstvo Društva procjenjuje da nije potrebno izvršiti rezervisanja za potencijalne troškove.

Ostale potencijalne obaveze

Društvo je sa Opštinom Budva zaključilo Ugovor o preuzimanju poreskog duga, br. 707 od 07.12.2015. godine. Navedenim Ugovorom Opština Budva je preuzela isplatu obaveze prema Povjeriocu Ministarstvu Finansija Crne Gore - Poreskoj Upravi, po osnovu poreza i doprinosa pravnih prethodnika Društva u iznosu od 424,729 EUR za Radio Budvu i 523,784 EUR za Televiziju Budva, što ukupno iznosi 948,513 EUR, periodom otplate decembar 2015. - juni 2020. godine, a prema usvojenom planu otplate od 55 anuiteta .

Od navedenog ugovorenog iznosa Društvo je priznalo iznos od 424,729 EUR po osnovu poreza i doprinosa pravnog prethodnika Radio Budve i iste je izmirivalo na način da je Opština Budva umanjivala uplaćena sredstva koja su bila predviđena godišnjim Budžetima po osnovu transfera za RTV Budva. Obaveze za poreze i doprinose u iznosu od 523,784 EUR koje se odnose drugog pravnog prethodnika Televiziju Budva, Društvo nije priznalo u svojim poslovnim knjigama zbog neriješenog pravnog statusa Televizije Budva. Obaveze po ovom osnovu evidentirane su u bilansima Televizije Budva, a prilikom plaćanja dospjelih anuiteta Opština Budva je to činila pozivom na matični broj 02290715 – Televizija Budva d.o.o. Budva.

Po procjeni rukovodstva, iako još uvijek nije riješen pravni status pravnog prethodnika, Televizije Budva, Društvo neće biti izloženo gubicima po osnovu Ugovora o preuzimanju poreskog duga, br. 707 od 07.12.2015. godine.

4.17. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku (kamatnom riziku), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjemjem izloženosti Društva ovim rizicima.

Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih instrumenata u Crnoj Gori.

Tržišni rizik

U svom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima i u tom sklopu izloženo je tržišnom riziku koji se javlja kao devizni rizik i rizik od promjene kamatnih stopa. Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše izloženost tržišnim rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Društva.

Devizni rizik

Društvo nije izloženo deviznom riziku jer obavlja svoje poslovanje u evrima, koji su funkcionalna valuta u Crnoj Gori.

Kamatni rizik

Društvo je izloženo riziku promene kamatnih stopa na sredstvima i obavezama kod kojih je kamatna stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Društvo nema na raspolaganju instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj.

Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Društva kao rezultat kašnjenja klijenata ili druge ugovorne strane u izmirivanju ugovornih obaveza. Kreditni rizik se prvenstveno vezuje za izloženost Društva po osnovu gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i finansijskim institucijama, investiranja u hartije od vrijednosti, potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza. Društvo posluje sa kreditno sposobnim partnerima. Služba marketinga i finansija je odgovorna za praćenje kreditnog rizika partnera.

Izloženost Društva kreditnom riziku ograničena je na potraživanja od kupaca i na druga potraživanja. Nominalni iznos potraživanja objelodanjen je u Napomeni 4.3

Rizik likvidnosti

Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbjeđuje da Društvo u svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospjele obaveze. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospjeća obaveza.

Ročnost dospjeća obaveza Društva (AOP 122+AOP 129) data je u sledećoj tabeli:

	EUR			
2024. Godina	do 1	od 1 do 2	Duže od 3	Ukupno
Dugoročne finans.obaveze	0	4,907		4,907
Obaveze iz poslovanja	37,140	1,842	18,417	57,399
Kratkoroč. finans. obaveze	4,206	0	0	4,206
Ostale krat. Obaveze	856	0	38,297	39,153
	42,202	6,749	56,712	105,665
2023. Godina	do 1	od 1 do 2	Duže od 3	Ukupno
Dugoročni krediti	0			0
Obaveze iz poslovanja	32,188			32,188
Krat. finan. Obaveze				
Ostale krat. Obaveze	39,529			39,529
	71,717			71,717

Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima na osnovu najranijeg datuma na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri (aktuelni anuitetni plan).

4.18. SEGMENTI POSLOVANJA

Segmenti poslovanja predstavljaju djelove Društva koje ostvaruju prihode i rashode, čije poslovne rezultate redovno prati rukovodstvo Društva i za koje postoje raspoložive zasebne finansijske informacije.

Društvo je organizovalo poslovanje shodno Zakonu o elektronskim medijima, odnosno (od juna 2024.) Zakonu o audiovizuelnim medijskim uslugama, i vodi odvojeno računovodstvo za pružanje javnih usluga od obavljanja komercijalnih audio ili audiovizuelnih usluga.

U tom kontekstu, postoje dve vrste segmenata poslovanja shodno tome, na dan 31. decembra 2024. godine Društvo je imalo 2 segmenta o kojima se izvještava a to su:

- Komercijalne usluge
- Javne usluge

Računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja finansijskih informacija o segmentima o kojima se izvještava su identične računovodstvenim politikama Društva objelodanjenim u napomeni 3.30 uz finansijske iskaze.

Informacije o segmentima o kojima se izvještava su date u nastavku teksta.

Prihodi, rashodi i rezultat

EUR

	Komercijalne usluge 2024.	Javne usluge 2024.	Komercijalne usluge 2023.	Javne usluge 2023.
I Poslovni prihodi:	107,332	1,031,710	91,772	932,265
Prihodi od prodaje	87,448	0	74,514	0
Ostali poslovni prihodi	19,884	1,031,710	17,258	932,265
II Poslovni rashodi	133,212	1,053,155	112,961	990,902
Troškovi materijala	1,850	31,232	2,198	36,573
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	75,769	884,504	69,574	825,830
Troškovi amortizacije	1,405	37,609	1,426	38,184
Troškovi rezervisanja tek.god.	599	23,380		
Ostali poslovni rashodi	53,589	76,430	39,763	90,315
A. Poslovni rezultat	(25,880)	(21,445)	(21,189)	(58,637)
Finansijski prihodi	0	0	1	0
Finansijski rashodi	956	0	20	0
B Finansijski rezultat	(956)	0	(19)	0
Ostali prihodi	0	0	0	10,747
Ostali rashodi	421	0	0	0
C Rezultat ostalih aktivnosti	(421)	0	0	10,747
Rezultat prije oporezivanja	(27,257)	(21,445)	(21,208)	(47,890)

Rezultat po segmentima predstavlja višak rashoda nad prihodima za javne usluge, kao i za one u komercijalnom dijelu poslovanja.

Već na početku četvrtog kvartala bilo je očigledno da će za uspješan završetak poslovne godine nedostajati određena sredstva, te je u postupku rebalansa budžeta upućena molba osnivaču da odobri dodatnih 80,500 EUR. Osim mogućnosti da izmirimo sve preuzete obaveze za primljenu robu i usluge tokom 2024. godine, uporište za povećanje Ugovorenog iznosa za 2024. godinu, dao je i novi Zakon o audiovizuelnim medijskim uslugama. Stupanjem na snagu polovinom juna 2024. godine, novi Zakon definisao je procenat izdvajanja sredstava za lokalni radio-difuzni servis, skalirano u zavisnosti od visine operativnog budžeta Opštine Budva.

S obzirom na činjenicu da je Zakon stupio na snagu sredinom juna, napravili smo obračun razlike i očekivali dobijanje iste rebalansom budžeta. Prema kalkulaciji koju Zakon propisuje, u 2024. godini davanje Radio Televiziji Budva trebalo je u konačnom iznositi 1,042,500 EUR, odnosno za 80,500 EUR više od iznosa opredjeljenog Budžetom. Uprkos preciznom obrazloženju zahtijevane razlike, rebalansom je odobren iznos od 20,000 EUR. U skladu sa načelom nastanka poslovnog događaja, sve fakture za primljenu robu i usluge su evidentirane kao rashod 2024. godine, a izostanak očekivanih priliva iz trezora Opštine

Budva odrazio se na povećanje obaveza prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu, te na rezultat poslovne godine.

4.19. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

U toku godine Društvo u okviru svojih redovnih poslovnih aktivnosti stupa u poslovne odnose sa povezanim pravnim licima, i to:

- Matično lice: Opština Budva, kao direktni vlasnik,
- Ostala povezana lica (pravna lica koja se nalaze pod kontrolom Opštine Budva: TELEVIZIJA BUDVA DOO Budva, VODOVOD I KANALIZACIJA DOO Budva, KOMUNALNO DOO Budva, JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA, PARKING SERVIS DOO Budva, TURISTIČKA ORGANIZACIJA BUDVA, »Budva Sv Stefan Petrovac« DOO Budva;
- Ključno rukovodstvo: Izvršni Direktor i članovi Savjeta.

Vrijednost transakcija sa povezanim pravnim licima ne odstupa od tržišne vrijednosti, a u toku 2024. i 2023. godine obavljene su sledeće transakcije sa povezanim pravnim licima:

	2024. (EUR)	2023. (EUR)
PRIHODI OD PRODAJE		
- matično društvo	0	0
- ostala povezana pravna lica	81	413
Ukupno prihodi od prodaje	81	413
Ostali poslovni prihodi		
- matično društvo	1,008,871	932,265
- ostala povezana pravna lica	0	0
Ukupno ostali poslovni prihodi	1,008,871	932,265
NABAVKE		
- matično društvo	0	0
- ostala povezana pravna lica	1,968	2,340
Ukupno nabavke	1,968	2,340
POTRAŽIVANJA I PLASMANI		
Potraživanja od kupaca:		
- matično društvo	0	0
- ostala povezana pravna lica	98	171
	98	171
Druga potraživanja:		
- matično društvo	84,165	84,165
- ostala povezana pravna lica	242,106	242,106
Ukupno druga potraživanja	326,271	326,271
Aktivna vremenska razgraničenja		
- matično društvo	0	0

- ostala povezana pravna lica	67,852	67,852
Ukupno AVR	67,852	67,852
UKUPNO POTRAŽIVANJA I PLASMANI	394,221	394,294
OBAVEZE		
Obaveze za primljene avanse:		
- matično društvo	0	0
- ostala povezana pravna lica	2,107	2,107
Ukupno obaveze za primljene avanse	2,107	2,107
Obaveze prema dobavljačima:		
- matično društvo	0	0
- ostala povezana pravna lica	396	64
Ukupno obaveze prema dobavljačima	396	64
Pasivna vremenska razgraničenja:		
- matično društvo	117,036	129,144
- ostala povezana pravna lica		0
Ukupno PVR	117,036	129,144
UKUPNO OBAVEZE:	119,539	131,315

Ključno rukovodstvo Društva čine izvršni direktor i članovi Savjeta ustanove. Naknade plaćene ili plative ključnom rukovodstvu po osnovu njihovog rada prikazane su u tabeli koja sledi:

	EUR	
	2024.	2023.
Zarade - direktor	28,660	28,410
Naknade - Savjet Društva	15,387	15,849
	44,047	44,259

*Uključuje neto zarade i naknade uvećane za poreze i doprinose na teret osiguranika.

4.20. NAČELO STALNOSTI POSLOVANJA

Finansijski iskazi su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu stalnosti poslovanja.

Prema načelu nastanka poslovnog događaja efekti poslovnih promjena i drugih događaja se priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). Finansijski iskazi sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Iskaza o tokovima gotovine) pružaju informacije ne samo o poslovnim promenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.

Finansijski iskazi su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti.

4.21. PORESKI RIZICI

Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje kazni i zateznih kamata. Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznjetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa Zakonom o Poreskoj administraciji Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 65/01, 80/04 i 29/05 i Sl. list Crne Gore", br. 073/10, 020/11, 028/12, 008/15, 047/17 i 052/19), period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina, što znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih poreskih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala.

4.22. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

Društvo je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2024. i 2023. godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, nisu utvrđena materijalno značajna neusaglašena potraživanja i obaveze.

Odg. lice za sastavljanje fin. iskaza:

Valentina Asanović, s.r.



Izvršna direktorica:

Iva Pavlović, s.r.